

Baebele ya bana E tlesa

Pasika ya ntlha



E kwetse ke: Edward Hughes
E bontsithwe ke: Janie Forest

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula
E lomagantswe ke: Lyn Doerksen

Story 54 of 60


www.M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.

Setswana

Mosadi o ne a ema godimo ga thaba ya modumo, matlho a gagwe a lebeletse ka botlhoko. Ngwana wa gagwe o ne a swa. Mme wa gagwe e ne le Maria, a ema mo lefelong mo Jesu o ne a bapotswe teng.




Dilo tse di diragetse jang? Go tla jaang gore bo phelo jwa Jesu bofelele botlhoko jaana?

Modimo ena o letleletse jaang gore ngwana wa gagwe a bapolwe mo sefapanong? A morena Jesu o ne a dirile phoso?



Nnyaya! Modimo ga a palelwa. Jesu ga a dira phoso. Jesu o ne a itsi gore otlo bapolwa ke batho ba ba dirang bosula. Le fa Jesu o ne a le monnye o ne a raya Maria gore botlhoko bo mo tseleng.

3



Morago pele Jesu a bapolwa, mosadi o ile a tla go tshela dinkgamonate mo di nao tsa gagwe.

4



O tshameka ka madi, ba ngogorega barutwana ba ga Jesu. O dirile tiro e ntle, a fetola Jesu. A bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho! Ke mafoko a magolo jaang?

5

Morago ga se, Jutase, mongwe wa ba rutwana ba le 12 ba Jesu, a dumela go rekisa Jesu go baperesita ba bagolo ka difelefera di le 30.




6



Fa a le kwa moletlong o mogolo, Jesu o ne a ja dijo tsa bofelo le barutwa ba gagwe. A ba bolelela di kgang tse dintle ka ga Modimo le di tshepiso tsa gagwe mo go ba mo ratang. E be Jesu a tsaya senkgwe le senwelo gore ba je le go nwa, fa ba tla mogopola ka tsone.

7

Ya re maitsiboa a raya ditsala tsa gagwe gore, Ammaaruri ke lo raya ke re; mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e be a tshaba, nka se tshabe petoro a gana. Ammaaruri ke go raya ke re: o tla intatola gararo mo bosigong jono, mokoko o ise o lele.




8



Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Barutwa ba gagwe ba robala. Modimo wamea rapela Jesu, Rra fa go kgonega, a senwelo se, se mphete; fela e se nne ka fa mma ke ratang ka teng, mme go diragale ka fa wena o ratang ka teng.

9

Ka tshoganyetso Jutase le batho ba le bantsi ba tla go tshwara Jesu. Peto a kgaola tsebe mongwe wa moperesiti, Jesu a mo fodisa. Tshwaro ya ka keresete e ne ele thato ya Modimo.



10


Baperesiti ba mo tshwara Jesu, ba mo isa kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo wa ba juta, bare Jesu a bolawe.

Gaofinyana petoro o ne a eme teng gaofi le molelo wa barutwa a utlweletse.



11


Gararo, batho lebeletse petoro, ba re mo go ena; ne o na nae Jesu, Peto a itatula jaaka Jesu a mo boleetse.



12

KOKOLO-
KOKOOOO

Morago nyana, Mokoko wa lela, e ne le jaaka lenstwe la Modimo mo ditsebeng tsa ga Peto.




13

Jutase o ne a swaba thata, o ne a itsi gore Jesu o ne a sena molato.




14




Jutase a tsaya difelefira di le 30 a di naya baperesiti, baperisiti ba di gana. Jutase a latlhela madi fa fatshe, a tswa a ipolaya.

15




Baperesita ba tliša Jesu kwa go Pilato, mogolo wa baroma. Pilato are, ga ke bone molato mo go monna yo. Mara baperisita ba tshwelela gore a babolwe.

16



Pilato a ineela, are Jesu a bapolwe mo sefapanong. Baperesiti ba sotla Morena Jesu, ba mo kokotela mo sefapanong sa setlhare.

17



Morena Jesu o ne a itsi gore o tlo swa ka tsela e na. O ne a itsi gore leso la gagwe le tla tliša tshwarelo go ba dira dibe ba ba tshepang mo go ena. Dinokwane tse pedi di bapotswe le morena Jesu, yo mongwe o ne a dumela go Jesu a ya paradaeseng, yo mongwe ga a dumela.

18



Morago ga nako e telele ya go utlwa botlhoko, Jesu are, go fedile e be a swa. Tiro ya gagwe o fedile. Ditsala dia mmoloka.

19



Masole a baroma ba nna ba tlhokometse mabitla a gagwe gore go se nne ope o tsena mo go ona.

20

Ga sena e ne ile bokhutlho jwa polelo, ne go tlo nna botlhoko jaang, Modimo a dira selo se se kgatlang. Jesu a tsoga.



21

Mosong, letsatsi la ntlha la beke, bangwe ba ba rutwa ba fitlhela letlapa la le bitla le tswile. Jesu o ne a seo.



22

Mosadi mongwe a sala kwa morago a lela. Jesu a tlhagelela go ena. A tlaa boitumelo, a raya barutwa gore Jesu wa phila. Jesu a tla a phila gape go tswa basweng.



23

Jesu a tlhagelela go barutwa, a ba bontsha matsogo a gagwe. E ne e le nnete. Jesu wa phela gape! A itswarela petoro, ebe a raya barutwa gore ba bue ka ena go mongwe le mongwe. Ebe a ya legodimong ko a tswileng teng ka chrisimose ya ntlha.

24

Pasika ya ntlha

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse dimaswe, tseo a dibitsang dibe. Tuelo ya sebe ke lesa.

Modimo wa re reta thata o rometse morwa wa gagwe, Jesu, o re swetse sefapanong. Jesu a phela gape a ya legodimong! Jaanong Modimo a ka reitshwaretse dibe tsa rona.

Fa o batla go sokuloga, bua se go Modimo: Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse, jaanong o a phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong baaka o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa. O nne le nna go ya bosakhutlhing. Nthuse ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen. Johane 3:16

Bala baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi!